

Welcome!

Please scroll down to read introductory information

WordPub

BECE

**Ghanaian Language & Culture –
Twi (Asante)**

Past Questions

2014

**Junior High School
Years 1, 2 & 3**

Compiled by:



© 2018 Word Publishers. All rights reserved

Unauthorized distribution and/or reproduction of this document prohibited.

CONTACT

Email:

info@wordpub.org

Telephone:

(+233) 030 295 1486,
(+233) 020 893 0787,
(+233) 057 860 0052,
(+233) 024 850 6613.

Postal Address:

Word Publishers,
P.O. Box NT 583,
Newtown – Accra,
Ghana.

Location:

7 Tunemete Street,
Dzorwulu-Accra,
Ghana.

Website:

bece.wordpub.org

ACKNOWLEDGEMENTS

- The **West African Examination Council** - for the BECE Ghanaian Language & Culture – Twi (Asante) past questions used in this document.
- **Ruth, Baaba and Fiifi Arthur** – for your relentless support
- **Michael Teye** and **Maud Asiedu** – for your invaluable contribution to this work.
- **Teachers, parents and educational institutions** – for your continuous patronage and tireless efforts at ensuring quality education for the 21st century child
- Junior High School **students** – you are the ultimate reason for this work.

DEDICATION

To the Lord **Jesus Christ**, our Saviour and soon-coming King

June 2014

Ghanaian Language & Culture – Twi (Asante) 1

PAPER 1

45 minutes

Yi mmuaee A-D yi mu baako a eye paa a efa Akanfoɔ nkyea, edin ne abusuabɔ ho.

1. Akanfoɔ kyea obi a ne busuani afiri mu sɛn?
 - A. Afiri mu
 - B. Gyae su
 - C. Kose
 - D. Yaako

2. Sɛ obi redidi a Akanfoɔ kyea no sɛn?
 - A. Kuta mu o!
 - B. Adwuma o!
 - C. Ayikoo!
 - D. Me nsa aka o!

3. Sɛ abɔfra bi de Asaaseasa a, na ekyerɛ sɛ ɔye
 - A. temanmuhunu
 - B. ɔdehyee
 - C. bagyina
 - D. ɔmamfrani

4. Sɛ awofoɔ bi bre ansa na wɔawo abɔfra bi a, wɔfrɛ no
 - A. Abayie
 - B. Abebrese
 - C. Afriyie
 - D. Akyirem

5. ɔbarima ware a, ne yere nuammarima ye ne
 - A. koranom
 - B. nkummaafoɔ
 - C. nsenom
 - D. nkontanom

6. Wo maame wɔfa ye wo
 - A. abusuapanin
 - B. papa
 - C. nana
 - D. wɔfa

7. ɔbaa bi wo a, ne mma no deɛn ne ne nana?

- A. Nanakumaa
- B. Nanankasoa
- C. Nananom
- D. Nsenom

8. Sɛ yɛbɔ ɔhene mmrane sɛ Otumfoɔ a, na ɛkyerɛ sɛ

- A. ɔwɔ tumi
- B. ɔpɛ ntɔkwa
- C. ɔyɛ kɛsɛɛ
- D. ɔwɔ ahooɔden

Yi mmuaɛɛ A-D yi mu baako a ɛyɛ paa a ɛfa Akanfoɔ akyiwadɛɛ, owuo, adedie ne nsaguo ho.

9. Akanfoɔ sɛ sɛ wordware a, nnto dwom ɛfiri sɛ

- A. Samina beko w'anom
- B. Wonnware ntɛm
- C. Nsuo beko w'anom
- D. Wo ho mfi

10. Agya bi wu a, hwan na ɔto adaka no?

- A. Abusuafoɔ
- B. Anuanom
- C. Mma
- D. Okunafoɔ

11. Amanneɛ bɛn na wɔyɛ de gya owufoɔ kwan korakora?

- A. Wɔdɛde no
- B. Wɔdware no
- C. Wɔgu nsa
- D. Wɔyɛ no ayie

12. Sɛ odi di owufoɔ bi adɛɛ a,

- A. ɔto owufoɔ no agyapadɛɛ no
- B. ɔhwe owufoɔ no agyapadɛɛ so
- C. ɔton owufoɔ no agyapadɛɛ no
- D. wɔde owufoɔ no agyapadɛɛ kyɛ no.

13. Akanfoɔ regu nsa a, wɔfrɛ

- A. Abosom ne atasefoɔ
- B. Nsamanfoɔ ne atasefoɔ
- C. Onyankopɔn ne abosom
- D. Onyankopɔn ne atasefoɔ

14. ɛdɛɛn na Akanfoɔ de wie nsaguo?

- A. Amannebo
- B. Nkamfoɔ ne ntontom
- C. Nhyira ne nnome
- D. ɔfrɛ

Yi mmuaee A-D yi mu baako a eye paa a efa Akanfoɔ asennie, ahennie ne atetesem ho.

15. ɔhene resuae a,

- A. ɔhye atadee
- B. ɔka ntam
- C. ɔnom nsa
- D. ɔto dwom

16. Dee edidi soɔ yi mu baako nka asem a wɔgyina so tu ɔhene wɔ Akanman mu ho

- A. ɔhene a ɔdidi abɔnten
- B. ɔhene a ɔmpɛ kasa
- C. ɔhene a ɔmmu ne mpanimfoɔ
- D. ɔhene a ɔye sadweam

17. Abusuapanin adwuma titire ne sɛ

- A. ɔhwɛ abusua agyapadee so
- B. ɔhwɛ kuro so
- C. ɔhwɛ akunafoɔ
- D. ɔtwe manso

18. Dee edi kan wɔ asennie mu ne

- A. Nkurobɔ
- B. Adansedie
- C. Agyinatuo
- D. Sobɔɔ

19. Sɛ mpanimfoɔ tu wɔn nan si asem so a, ɛkyere sɛ

- A. Wɔabu obi bem
- B. Wɔabu ntɛnkyea
- C. Wɔatu asem no ahye da
- D. Wɔammu obiara fɔ

20. Asantefoɔ atetesem kyere sɛ wɔnhye Sikadwa Kofi mu.

- A. Ahɔɔden
- B. Animuonyam
- C. Nyansa
- D. Sunsum

21. ɔkɔmfo Anɔkye yii Sikadwa Kofi firii

- A. ewiem
- B. ɛfam
- C. adan mu
- D. Nsuo mu

Yi mmuaee A-D yi mu baako a eye paa a efa Akanfoɔ bragorɔ, awaree, nnwuma, afahye ne nsenkyerennee ho.

22. ɔbaa a yeregoro no bra bɔ kosua a yede ka n'ano mu a, ɛkyere sɛ

- A. ɔrennya ahotɔ

- B. ɔrenwo ba
- C. ɔrennya kunu
- D. ɔrenye yie

23. Yeinom ka nneema a wɔde ka asakyima ano ho.

- A. Akokɔ ne odwan
- B. Ampesie ne fufuo
- C. ɛtɔ ne kosua
- D. nsa ne Nsuo

24. Sɛ ɔbarima pɛ sɛ ɔware ɔbaa foforo ka ne yere ho a,

- A. ɔgyae ne yere panin no
- B. ɔgu ne yere panin no hyire
- C. ɔtua ayefere
- D. ɔpata ne yere panin no

25. ɔbarima ware maa baanu a, mmaa no ye

- A. Anuanom
- B. Nkummaafɔɔ
- C. Akorafoɔ
- D. Yerenom

26. Dee ɛdidi soɔ yi mu baako de awaregyaɛ ba wɔ Akanman mu

- A. ɔbarima a ɔɔɔ Beneda
- B. ɔbarima a ɔdidi dodo
- C. ɔbarima a ɔnni ahoɔden
- D. ɔbarima a ahia no

27. ɔtomfoɔ de saa nneema yi mu bi ye n'adwuma.

- A. Nsuo, sraɔaa, dadeɛ
- B. Sraɔaa, afa, egya
- C. Afa, dadeɛ, egya
- D. Egya, Nsuo, sraɔaa

28. Aduane a wɔde ma nsamanfoɔ afahye bere mu no, wɔmfanto mu.

- A. Gyeene
- B. Nam
- C. Ntoosi
- D. Mako

29. Dwumadie titire ben na wɔde wie afahye?

- A. Wɔɔɔ dwa
- B. Wɔkɔ nkonnwafie
- C. Wɔsiesie nsem
- D. Wɔye kwasafodwuma

30. Ako ye Agonafoɔ akraboa a ɔgyina ho ma

- A. Ahoɔhere

- B. Anotee
- C. Animuonyam
- D. Ahotee

31. Ohene a nwa ne akyekyedeɛ sisi n'akyeampoma so kyere se

- A. ɔwɔ tema
- B. ɔpe asomdwoee
- C. ɔnim nyansa
- D. ɔpe ntɔkwa

32. Akanman mu se dɔsɔ si obi asene a na ekyerɛ se ɔye

- A. ohene
- B. ɔyaresafoɔ
- C. nkonyaayifoɔ
- D. ɔkɔmfɔɔ

Yi mmuaee A-D yi mu baako a eye paa a efa Akanfoɔ asranna, anansesem, mme ne agya rekɔ ho.

33. ɔbosome a etɔ so nsia din de

- A. Ahinime
- B. Ayewɔhomumɔ
- C. Kitawonsa
- D. Oforisuo

34. Nnafua aduasa na ewɔ abosome kuo yi mu.

- A. Oforisuo, Ebo
- B. ɔperɔn, Kɔtɔnimma
- C. ɔpenimma Obubuo
- D. ɔsannaa, Kitawonsa

35. Anansesem mu aberewa gyina ho ma

- A. Nyinkyere
- B. Ntoboasee
- C. Nsekuro
- D. Nyansa

36. Wosuro atekye mpaboa a,

- A. Wohye n'atadee
- B. Wohye ne kye
- C. Wofira ne ntoma
- D. Wohye ne pieto

37. Abɔfra nnyinii a, ɔnsere

- A. ɔgramoo
- B. ɔkɛsee
- C. akwatia
- D. ateae

38. Abɔfra repɛ kɔkɔ ahwe a, yɛdekyere no.

- A. kogyan
- B. mogya
- C. ngo
- D. damenama ahaban

39. Agya adeɛ bi wɔ hɔ, ɔnkɔ nsuo nanso daa nsuo wɔ n'ankore mu.

- A. Kube
- B. Aborɔbe
- C. Ankaa
- D. Amango

40. Agya adeɛ bi wɔ hɔ, se ekɔm de no a ɔda fam, se ɔmee a na ɔgyina hɔ. Eyɛ

- A. Ahina
- B. Bɔtɔ
- C. Ankore
- D. Bokiti

June 2014

Ghanaian Language & Culture – Twi (Asante) 2

PAPER 2

1 hour

PART I COMPOSITION [30 marks]

1. Fa nsemfua ŋha aduonum (150) twere deɛ edidi soɔ yi mu baako ho asem.
 - a) Twere w'adamfo pa ho asem.
 - b) Ka deɛ woye no Memeneda biara.
 - c) Okuani ne Tikyani; hwan na ne ho wɔ mfasoɔ pa ara?
 - d) Twere osuframa keseɛ bi a ɛbɔ sɛɛ nnoɔma wɔ wo mpɔtam ho asem.

PART II COMPREHENSION [10 marks]

2. Kenkan deɛ edidi soɔ yin a bua nsemmissa no nyinaa.

Mfee pii a atwam no, na Owia ne Nsuo ye nnamfoɔ pa ara. Na won nyinaa te asaase yi so. Mpen pii no, na Owia taa sra Nsuo nanso Nsuo deɛ wankɔsra no da. Da koro bi, Owia bisaa Nsuo deɛ ntira ɔmmaa ne fie mmesraa no da. Nsuo buaa sɛ, ne fie ho sua, enti sɛ ɔne ne nkurɔfoɔ ba ho a, wɔbetu no afiri ho.

Afei, Nsuo kaa sɛ, “Sɛ wopɛ sɛ mebesra wo a, ɛwɔ sɛ wosi efie keseɛ; na mmom meɔ wo kɔkɔ sɛ, ɛsɛ sɛ ɛho ye efie keseɛ pa ara ɛfiri sɛ me nkurɔfoɔ doɔso na wɔbehia adan pii.”

Owia hyɛɛ bɔ sɛ ɔbesi efie keseɛ na ankyɛ biara ɔsan kɔɔ ne yere Bosome duruu fie. Adeɛ kyeeɛ no, ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔresi efie keseɛ.

Ɔsi wieɛ no, Owia ka kyereɛ Nsuo sɛ, sɛ ade kye a, ɔmmesra no. Nsuo duruu ho no, ɔmaa no kwan wuraa mu a mpataa ne Nsuo mu mmoa bi ka ne ho.

Ankyɛ, Nsuo yiri duruu kotodwe, na afei ɔbu faa nipa ti so. Bere a Nsuo bisaa Owia sɛ ɔpɛ sɛ ne nkurɔfoɔ pii beka ho no, Owia ne Bosome baanu nyinaa buaa sɛ, “Aane” afei, Nsuo yiri faa ho nyinaa kɔpem sɛ Owia ne Bosome kɔpɛɛ baabi tenaɛ wɔ nkyenseɛ no atifi.

Ankyɛ koraa Nsuo yiri faa nkyenseɛ no so maa Owia ne Bosome de ahometɛ tu kɔtenaa ewim a ɛho aye atenaɛ de besi nne.

- a) Mfee pii a atwam no, ɛhefa na na Owia ne Nsuo te?
- b) Kyere ɔyefoɔ a ɛwɔ ɔkasamu yi mu: “Na Owia ne Nsuo ye nnamfoɔ pa ara.”
- c) Aden nti na na Nsuo mpe sɛ ɔbekɔ akɔsra n'adamfo Owia?
- d) Kyere asemfua kuo a asemfua keseɛ fra mu.
- e) Kyere edin ahodoɔ a ɛwɔ ɔkasamu yi mu: “Owia hyɛɛ bɔ sɛ ɔbesi efie keseɛ.”
- f) Na Owia yere ne hwan?

- g) Aden nti na Nsu ne ne nkurɔfo kɔsraa Owia?
- h) Sɛ anka Owia ne Bosome ankɔtena nkyensee no so a, wosusu sɛ ɛdeɛn na anka ɛbɛyɛ wɔn?
- i) Aden nti na Owia ne Bosome nte asaase so bio?
- j) Fa nsemfua a emmoro nson to ayɛsem yi din.

PART III
LEXIS AND STRUCTURE
[20 marks]

Yiyi nsemmisa a ɛwɔ ɔfa yi nyinaa ano.

3. Kyerɛ adeyɛ nsem a ɛwɔ ɔkasamu a ɛdidi soɔ yi mu.

- a) Mmɔfra no dii aduane no nyinaa.
- b) Asukuufɔɔ no kɔ agoprama no so.
- c) Asogyafɔɔ no bɛyɛ ɛtwene wɔ asui no so.
- d) Bra fie seesei ara.
- e) Ɔhene ne ne nkurɔfoɔ hyia Fiada biara.

Fa ɔkasamu ahodoɔ yi kɔ daabi kabɛa mu.

- f) Akorɔmfɔɔ no adwane kɔ.
- g) M'awofɔɔ bɛba ha.
- h) Okuani no rehome.
- i) Nom Nsuo no nyinaa.
- j) Asukuufɔɔ no bi sua adeɛ yie.

Fa atwerɛ mu nsenkyerɛnne a ɛfata twerɛ ɔkasamu a ɛdidi soɔ yi mu biara yie.

- k) Enti wogyɛ di sɛ ɔbɛba
- l) Amma baa ha nanso wanhu me.
- m) Ɔkaa sɛ, asɛm no yɛ nokorɛ
- n) Kofi ka kyɛrɛɛ ne nnamfonom sɛ mentumi nyɛ saa
- o) Wɔhyiaa Kwasiada Dwoada ne Benada

Fa nkabomdeɛ a ɛfata wie ɔkasamu a ɛdidi soɔ yi.

- p) Akosua kɔɔ hɔ.....wanhunu n'adamfo no.
- q) Mensa antɔ mpaboa nona ɔnni sika.
- r) Ansa sua adeɛ yieɔdii nkonim wɔ sɔhwɛ no mu.
- s) Wobɛkɔ afuom.....Nsuom?
- t) Fati nte apɔ.....ɔntumi nnidi yie.